

«Кэнчээри» о5ону сайыннарар Киин

**КАЛЕНДАРНАЙ – ТЕМАТИЧЕСКАЙ БЫЛААН**  
**(2018-2019 уо. ды)**

- ✓ 2018-2019 с.с. - 39 улэ нэдиэлэтэ
- ✓ Детсадка адаптация – балабан ыйын 3-14 куннэрэ.
- ✓ Уорэх нэдиэлэтэ – 39
- ✓ Сана дьыллаабы еребуллэр – тохсунньу 1-8 куннэрэ.
- ✓ Ыам ыйынаабы еребуллэр – 1-5, 9-12 куннэрэ.
- ✓ Сайынны хатарбатыы кэмэ – ыам ыйын 31-бэс ыйын 21 куннэрэ.

### Балабан ыйа

Нэдиэлэ куннэрэ	Нэдиэлэтээби тема	Ытыллар тэрэбиннэр
1-2 нэдиэлэ (3 – 14.09)	<i>Адаптация нэдиэлэтэ Дорообо, детсад!</i>	
3 нэдиэлэ (17 – 21.09)	<i>Сэрэхтээх буолуу нэдиэлэтэ</i>	
4 нэдиэлэ (24 – 28.09)	<i>Комус куйун</i>	

### Алтынны

Нэдиэлэ куннэрэ	Нэдиэлэтээби тема	Ытыллар тэрэбиннэр
1 нэдиэлэ (1 – 5.10)	<i>Музыка нэдиэлэтэ.</i>	
2 нэдиэлэ (8 – 12.10)	<i>Мин уонна мин дьуэ кэргэним. (Эбээбэ, эбээбэ болбомто. Кыыс кунэ Ийэ барахсан)</i>	
3 нэдиэлэ (15-19.10)		
4 нэдиэлэ (22 – 26.10)	<i>Маннайгы хаар</i>	

### Сэтинны

Нэдиэлэ куннэрэ	Нэдиэлэтээби тема	Ытыллар тэрэбиннэр
1-2 нэдиэлэ (29.10 – 09.11.)	<i>Саха угэбэ Байанай алгыа</i>	
3 нэдиэлэ (12 – 16.11.)	<i>Кыстыкка бэлэмнэни</i>	
4-5 нэдиэлэ (19-30.11)	<i>Аан дойдутаабы Оҕо кунэ – сэтинны 20 кунэ. Олонхо дойдутун оготобун</i>	

### Ахсынньы

Нэдиэлэ куннэрэ	Нэдиэлэтээ5и тема	Ытытлар тэрэьиннэр
1 нэдиэлэ (3 – 7.12)	<i>Остуоруйа дойдута.</i>	
2 нэдиэлэ (10-14.12)		
3 нэдиэлэ (17 – 21.12)	<i>Араас норуот остуоруйалара</i>	
4 нэдиэлэ ((24-28.12)	<i>Алынтаах сана дьыл</i>	

### Тохсунньу

Нэдиэлэ куннэрэ	Нэдиэлэтээ5и тема	Ытытлар тэрэьиннэр
2-3 нэдиэлэ (9-18.01)	<i>Эргэ сана дьыл</i>	
4-5 нэдиэлэ (21.01. – 1.02)	<i>Кырыа кыьын</i>	
Нэдиэлэ куннэрэ	Нэдиэлэтээ5и тема	Ытытлар тэрэьиннэр
1 нэдиэлэ (4.02.-8.02)	<i>Кырдьагастан алгыьын, эдэртэн эрчимин</i>	
2 нэдиэлэ (11.02.-15.02)	<i>Доруобуйа5а айан</i>	
3 нэдиэлэ (18.02.-22.02)	<i>Торообут торут тыл</i>	
4 нэдиэлэ (25.02-01.03)	<i>А5а дойдуну комускээччилэр</i>	

### Кулун тутар

Нэдиэлэ куннэрэ	Нэдиэлэтээ5и тема	Ытытлар тэрэьиннэр
1- 2 нэдиэлэ (4-7.03)	<i>Аан дойду дьахталларын кунэ</i>	
3, 4 нэдиэлэ (11-22.03)	<i>Дьовогой обото</i>	
5 нэдиэлэ (25-29.03)	<i>Кинигэ - билии тордо</i>	

### Муус устар

Нэдиэлэ куннэрэ	Нэдиэлэтээ5и тема	Ытытлар тэрэьиннэр
1 нэдиэлэ (1-5.04)	<i>Мин а5ам – дурдам- хаххам. (А5а кунэ Булчут кунэ, Уол</i>	

	<i>күнэ)</i>	
2 нэдиэлэ (8 – 12.04)	<i>Космос - кизн куйаар</i>	
3 нэдиэлэ (15 – 19.04)	<i>Саас. Сир күнэ</i>	
4 нэдиэлэ (22-30.04)	<i>Кэрэ зйгэтэ. Ил-эйэ, сомоболоьуу күнэ</i>	

**Бям ыйа**

<b>Нэдиэлэ күннэрэ</b>	<b>Нэдиэлэтээби тема</b>	<b>Бытыллар тэрэьиннэр</b>
2 нэдиэлэ (6 – 8.05)	<i>Кыайыы күнэ</i>	
3 нэдиэлэ (13 – 17.05)	<i>Мин дьизэ кэргэним</i>	
4 нэдиэлэ (20 – 24.05)	<i>Сайын. Ньюкулун күнэ</i>	
5 нэдиэлэ (27 – 31.05)	<i>Ойор –тэбэр обо саас (эти-хааны эрчийиш)</i>	

<b>Нэдиэлэ күннэрэ</b>	<b>Нэдиэлэтээби тема</b>	<b>Бытыллар тэрэьиннэр</b>
1-2 нэдиэлэ (3 – 14.06.)	<i>Кун, салгын, уу- мин утуо доготорум</i>	
3 нэдиэлэ (17 – 21.06.)	<i>Саха угэьэ – урун тунах ыьыах</i>	